

Улус дьаһалтатын башлыгын социальнай бопуруостарга солбуйааччы Т. Л. Тарасов дьың көргөтөн сабаллаан улус сайдыытын сурунуулахтаах «Тизгэн» программа оһоһулла сымдыарын, онуоха нэһиликтэртэн, төрдүтэртэн этиндэри хомуйа сымдылларын этэ. Тарас Лукич программа ис хоһоонун кытта бидиһиннээх «Экспозиция»

Эбэрдэлибит!

Күн-күбэ ийэбитин, эбэбитин, хос эбэбитин **ВИНОКУРОВА** Алек-сандра Никитичнаы 75 саасын туолар нэрэ бэлэз күнүүнэ итгэтин, итгэтин эбэрдэлибит! Ба-барабит ытыгылар (иби-битигэр) нэрдылар, би-лихмэт чэпсэ доруубу-ланы, убуурук үөрэ-кото олорууу.

Кыргыттарыг, уолуг, күүтүгүтэриг, кийинтиг, 14 сизинг, хос сизинг.

МАХТАНАБЫТ

Билэи күндү олорбутун күн сприттэи сүтэрбит ырахан кээминтигэр күүс-көмө, сүбө-амма, өбөдүл буолбут Хатылы нэһилиэ-тин дьаһалтатыгар. Ха-тылы табаарыстыба проф-комутар, олохтоох балыы-на коллективтар, бииргэ үлэтир, бииргэ үөрэ-мит табаарыстарытыгар, ыкса ыллаарытыгар, ай-махтарытыгар махтабыт-тын тирдэбит. Баарабыт эһиэхэ махтанах доруу-буланы, бары үтүөнү үтү-гэти.

Собакынар дьэ кэргэн.



Семейскэйдэр сьезтэрэ

Улаан-Удэда Бурятия старообрядческэй (Семей-скэй) нэһилиннэһэтин бастагы сьезэ буолан ааста. Республикада иһин сүүс тыһыынчаттан тахса Семей-скэйдэр олоролор. Дьаһаллар программаларыгар старообрядецтар культураларын, үгэстэрин уонна абылтайдарын тилиннэрин — кинилэр олорор «р»-уоннарыгар культурнай кининэри тэрийи, этно-графическэй дэривиннэлэри, старообрядческэй тагара дьаһаллар, уонна тагараба үгэр дьаһаллар бьра-йаактааһын уонна тутуу, норуот дьарыгын айы-ныларын онгоруу мастарыскайдары тэрийи кө-рүллэлэр. Улахан болгомто оҕолору аҕатар уонна аһатар үгэстэригэр ытыктабыллахтык сыһыанна-һын тыһыныгар итгиттэ ууруллар.

Синимонка Т. Н. Чебунина — Тарбагатайдаагы Се-мейскэй «Ыланна» нэрийдэи хор уус-уран салыаач-чыта — Семейскэй норуот мастардарын онгоруу-тары көрдөрөр.

В. Матвеевский фотота. (РИТА — ССТА).

«Талаан—норуокка» диэн девизтээх уус-уран самодеятельность фестивалын улуус киинин тэрилтэлэригэр көрүү БАЛАНЫАННАТА

Соруа: уус-уран айым-ныһына, искусствоньы сал-гыһы сайыннарына, куль-турнай олоху өрө көтөрүү.
Сыла: сага талаанна-ры көрдөөһүн, пропаган-данын, норуокка та-лааны, сага ааттар уон-на коллективтар үөскэ-лиинэригэр тирэх буолуу, тэрилтэлэргэ уус-уран са-модеятельноһы сөргүтүү, норуот духовнай көрдө-бүлүн хааччыһы.

Фестиваль балаһыанньата:

- ханын баарар те-мада хорунан ырыа—2.
- Кийитин ахсаана 30-тан уоһа;
- уолаттар, эр дьон ан-самбллара—1;
- нэргыттар, дьахтал-лар ансамбллара—1;
- тойук эбэтэр олон-хоттон быһа тарды—1;
- хоһоону, монологу аады—1;
- икки кыһа, икки уол ырыаһыттар сөзөлөрө (оноуоха иккитэ эдэр то-лорооччу буолуохтаах)—барыта 4 нүмэр;
- биир наараван үг-күү—1;
- 4 наараттан элбэх кийиһээх бөлөһүнүн үг-күү—3;
- сценка—2;
- хомуска оонньоһун—1;
- оригинальнай нүө-мэр эбэтэр ВНА, народ-

най инструменнар оркес-трларын толоруута—1;
- дуэт—1;
- квартет—1;
- инструменталары эбэтэр чабырдагы толоруу (би-линнэи олоххо сөн түбэ-лииннэри бэйэ айыһыта)—1;
- дьэ кэргэн ансамб-ла—1.
- Концерт уһуна бу ирдэ-нилэр нүөмэрдэр бары кийиригэр иһин. Про-грамматта, сценарийа, бэйэ айымныта жорига түбэ-риклэр. Концерты биир кыһа, биир уол салыаал-лар, Тэрилтэлэр графич-скай быһыытынан концерттар күүнэрин иһиннэ «Маа-ра-чаан» телепрограмма-да үлэлэрин-хамнастарын бастаһыһыгэр бэриини салыһыһылар.

Концерты сыналааһыгын учуоттаналлар:

- кийитин ахсаана, жансабаһа;
- сценическэй культу-рата;
- сценаны кээриитин;
- көстүүм хайдаһа;
- концерты салайан кы-тыы.
- Хас биирдии нүөмэргэ 10 баллаах системанын сыһаа туруоруллар уонна орто балл таһаарыллар. Оно атын, ирдэнилэр көрүгүнэр бадалара таһа-арыллан аһыллар.

Концертары көрдөрүү графика:

- Чурапчы алын, орто, үрдүк сүһүөх оскуола-ларын коллективтара — 1994 сыл тохсунньу 21 күнэ;
- ис дьаһаа отделын, нарсуд, баһаартан быһа-һыыр эгэрээт, «Чэпир» детсад коллективтара — тохсунньу 22 күнэ;
- эт-үүт комбинатын, «Якутское мелодия д и я» ПММ-тын, «Кэснэл» дьаа-һыла-сад коллективтара — тохсунньу 28 күнэ;
- норуот үөрэтиринин отделын, капиталык ту-туу управлениетин, үлэ-нэи хааччыһы киинин, «Арчы» комбинат кол-лективтара — тохсунньу 29 күнэ;
- эргин тэрилтэлэрин коллективтара — олунньу 4 күнэ;
- сибээс, ЛТС коллек-тивтара — олунньу 5 күнэ;
- киин балыһа, сан-эвидидазор киинин кол-лективтара — олунньу 10 күнэ;
- «Агропромстрой» МПМК-тын, «Туулукчаан» дьааһыла-сад, Ар-баа-дэрибинэ оскуолатын коллективтара — олунньу 11 күнэ;
- интернат — оскуола, «Чуораанчык» дьааһыла-сад коллективтара — олун-ньу 18 күнэ;

- улуус дьаһалтатын дьэтин иһигэр баар тэ-рилтэлэр коллективтара — олунньу 19 күнэ;
- редакция, типогра-фия, «Улыбка» дьааһы-ла-сад коллективтара — олунньу 25 күнэ;
- өрөмүснүүр-техни-ческэй предприятие, «Ам-ма-Падани-Даймонд» ан-ципернай общество, «Якутское мелодия» МПМК-тын, «Бережна» дьааһы-ла-сад коллективтара — олунньу 26 күнэ;
- расчётнай — нассовой киин, госстрах, сберкасса, ломбин, «Күннай» пред-приятие, «Сахабуот» уу-раденнетиин коллективта-ра — кулун тутар 4 күнэ;
- иһин таһастыыр ком-бинат, «Кыталык» дьаа-һыла-сад коллективтара — кулун тутар 5 күнэ;
- ветстанция, ветлабо-ратория, лесхоз, аптека коллективтара — кулун ту-тар 11 күнэ;
- «Техкоммунаэнерг о», «Агропромэнерго» пред-приятияларын, хоорасчэ-най суолу тутар-өрөмүсөи нүүр участан, киин бьб-лиотека коллективтара — кулун тутар 12 күнэ;
- дьа-уот, коммунал-най хаһаайыстыба холбо-бугун, суолу тутар-өрө-мүснүүр участан, «Ми-чил» дьааһыла-сад кол-лективтара — кулун ту-тар 19 күнэ;

Түмүүгү таһаарыы:
Федераль түмүүгү иһин бөлөһүнэ таһаарыллар. Бастагы бөлөххө кийрэл-лэр.

- Чурапчы алын, орто, үрдүк сүһүөх оскуола-рын коллективтара;
- ис дьаһаа отделын, нарсуд баһаартан бы-һыыр эгэрээт, «Чэпир» детсад коллективтара;
- эргин тэрилтэлэрин коллективтара;
- сибээс, ЛТС кол-лективтара;
- «Агропромстрой» МПМК, «Туулукчаан» дьааһыла-сад, Арбаа дэ-рибинэ оскуолатын кол-лективтара;
- интернат — оскуола, «Чуораанчык» дьааһыла-сад коллективтара;
- иһин таһастыыр комбинат, «Кыталык» дьааһыла-сад коллектив-тара;
- Монтан атын тэрилтэ-лэр иһин бөлөххө кий-рэллэр.

Кыһаһылаах тэрилтэ-лэргэ Чурапчы сэлэниһэ-тын дьаһалтатын анал биригэстэр, биирдилээн бастыг тоһороччуларга, нүөмэрдэргэ биирбиди биригэстэр олохтоолор.

Коллективтар культура тэрилтэлэрин кытта хор-мейстеры, балетмейсте-ры, музыканты сыһыаран үлэлэтэргэ дуоһабарда-һаастарын сөн.

Хас биирдии тэрилтэ, коллектив фестивалыг тэрэһиннээхтик кыттар-гытыгар баарабыт.

Тэрийэр комиссия.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ САГА СЫАНАТА

СР — Правительствоһы 1993 с. сэтгэний 11 күнүгэ 483 №-дээх «у-рааһынан, мантан иһин» 1 киловатт-час электр-энергия иһин төлүөхтэ-улуус хаһыатын редак-цията уонна типография — 8 солк., тыа хаһаайы-стыбатын производствотын объектар, «Холбос» рес-потребсоюз предприятие-лара, холуобунай буруй-даастары тутар, уулусса-лары сырдатар учредэ-ниелэр, «Көмө» аһымал общество — 12 солк., тыа сиригэр олохтоох промиш-ленность, нэһилиннэһи олоххо-дьаһааха хааччы-һын, ас-үөл уонна эт-үүт промишленноһын, мебели-тирин атах таһаһын, иһс онгоруулары онгоруу пред-приятиялар — 24 солк., атын туһанааччылар — 32 солк.

СИА

Саппада чэпэ тыһаары алдыамыт «Орион» ин-деоплейеры атылаһаһын этэ. Тел. 21-432.

Мырылаттан 2,5 тонна-лаах бастагы суортанх (атырдыах ыйын санаты-лар оттоммут) биир кэби-һилибит от утары харчы-тыгар атылаһанар. Тоһа-тын сыаната — 250 тыһ. солк. Атылаһаһастарын баһалаһхтар Западнай пер-1-а №-гэр посредник Ми-роновтан билсэххитин сөн.

Хаһас самыһыгар бэ-чээттээх, күрүг мингаа-аттаһаахха оҕус тыһаас баар. Ким сүтүктээх Арыһаах бөлүөлэгиттан А. В. Сыромятинновтан билсэххитин сөн. Тел. 23-713.

Давыдова Матрена Про-копьевна аатыгар 1992 сыллаахха бориллээн 283 №-дээх хоту көһө-рулүү кыттылааһын айаһаа чэпчэтиннэ туһа-нар тоһуона сүһүтүнэи дьэ кэ суобуунаа ааһыл-лар.

Ула ветерана, Кы-лааннаах нэһилиннэи олохтооҕо СИВЦЕВА Мария Андреевна

өлбүтүннэи кыһыгар, саһастыгыгар, кийиһ-тигэр Макарова Мария Николаевнага, убайытыгар, бьраап-лытыгар, уолбуттар Макаров Максим Его-ровичка дириг кутур-дьаһыһын тирдэбит.

Макаровтар, Аммосовтар.

Редакторы солбулааччы М. Н. СИДОРОВА.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапчы, ул. Карла Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 21-332, отделы — 21-265, общий — 21-505.

Учредители (соучредители) газеты — Редакция, Администрация улуса, Национальная издательско-полиграфическая компания «Сахаполирафиздат». Газета издается на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам. Индекс газеты: 54907. Объем — 1 усл. печ. лист. на 4-х страницах. Тираж — 3339.

Зарегистрирована Саха (Якутской) региональной инспекцией по защите свободы печати и массо-вой информации.